

Prečiōčeni tekst Zakona o zaötitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore obuhvata sljedeće propise:

1. Zakon o zaötitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore ("Sluûbeni list Crne Gore", br. 042/11 od 15.08.2011),
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaötitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore ("Sluûbeni list Crne Gore", br. 032/14 od 30.07.2014),
3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Sluûbeni list Crne Gore", br. 021/17 od 31.03.2017), u kojima je naznačen njihov dan stupanja na snagu.

## ZAKON

### O ZAËTNIKU/CI LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE

("Sluûbeni list Crne Gore", br. 042/11 od 15.08.2011, 032/14 od 30.07.2014, 021/17 od 31.03.2017)

#### I. OSNOVNE ODREDBE

##### Član 1

Ovim zakonom uređuju se nadleûnost, ovlaôcjenja, način rada i postupanje Zaötitnika/ce ljudskih prava i sloboda Crne Gore (u daljem tekstu: Zaötitnik/ca) u zaötiti ljudskih prava i sloboda zajamčenih Ustavom, zakonom, potvrđenim međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima i opöteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava, kao i druga pitanja od značaja za rad Zaötitnika/ce.

##### Član 2

Zaötitnik/ca samostalno i nezavisno, na načelima pravde i pravičnosti, preduzima mjere za zaötitu ljudskih prava i sloboda, kad su povrijeđena aktom, radnjom ili nepostupanjem drûavnih organa, organa drûavne uprave, organa lokalne samouprave i lokalne uprave, javnih sluûbi i drugih nosilaca javnih ovlaôcjenja (u daljem tekstu: organi), kao i mjere za sprječavanje mučenja i drugih oblika nečovječnog ili poniûavajućeg postupanja i kaûnjavanja i mjere za zaötitu od diskriminacije.

Zaötitnik/ca nema ovlaôcjenje u odnosu na rad sudova, osim u slučajevima utvrđenim ovim zakonom.

##### Član 3

Zaötitniku/ci se moûe obratiti svako ko smatra da su aktom, radnjom ili nepostupanjem organa povrijeđena njegova/njena prava ili slobode.

Zaötitnik/ca postupa i po sopstvenoj inicijativi.

Postupak pred Zaötitnikom/com je besplatan.

##### Član 4

Rad Zaötitnika/ce je javan, ako zakonom nije drukčije određeno.

Javnost rada Zaötitnika/ce obezbjeđuje se podnojenjem i objavljinjem godiönjeg i posebnog izvjeötaja i na drugi način, u skladu sa zakonom.

##### Član 5

Sjediôte Zaötitnika/ce je u Podgorici.

Zaötitnik moûe organizovati dane Zaötitnika/ce van svog sjediôta.

##### Član 6

Sredstva neophodna za djelotvorno i efikasno ostvarivanje funkcije Zaötitnika/ce obezbjeđuju se u budûetu Crne Gore.

#### II. IMENOVANJE I PRESTANAK FUNKCIJE

##### Član 7

Zaötitnik se imenuje u skladu sa Ustavom.

U postupku utvrđivanja predloga kandidata za Zaötitnika/cu, Predsjednik/ca Crne Gore obavlja konsultacije sa naučnim i stručnim institucijama i nevladinim organizacijama čija je osnovna djelatnost zaötita ljudskih prava i sloboda.

Postupak za imenovanje Zaötitnika/ce otpočeće najkasnije 60 dana prije isteka mandata Zaötitnika/ce.

## Član 8

Za Zaötitnika/cu moće se imenovati lice koje je crnogorski/a drûavljanin/ka, ima najmanje VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje 15 godina radnog iskustva od čega najmanje sedam godina iskustva u oblasti ljudskih prava i sloboda, da nije osuđivan/a za krivično djelo koje ga/je čini nedostojnim/om za obavljanje funkcije i protiv koga/je se ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po sluûbenoj duûnosti, kao i koje/a ima visoki lični i profesionalni autoritet.

Za zamjenika/cu Zaötitnika/ce moće se imenovati lice koje je crnogorski/a drûavljanin/ka, ima najmanje VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje 10 godina radnog iskustva od čega najmanje pet godina iskustva u oblasti ljudskih prava i sloboda, da nije osuđivan/a za krivično djelo koje ga/je čini nedostojnim/om za obavljanje funkcije i protiv koga/je se ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po sluûbenoj duûnosti, kao i koje/a ima visoki lični i profesionalni autoritet.

## Član 9

Zaötitnik/ca ima jednog ili viôe zamjenika/ca.

Zamjenik/ca obavlja poslove iz nadleûnosti Zaötitnika/ce u skladu sa unutraönjim rasporedom poslova kojim se obezbjeđuje specijalizovanost, a naročito za zaötitu prava lica liöenih slobode u cilju prevencije mučenja i drugih oblika surovog, nečovječnog ili poniûavajućeg postupanja i kaûnjavanja, zaötitu prava pripadnika/ca manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, zaötitu i promociju prava djeteta, zaötitu prava lica sa invaliditetom, rodnu ravnopravnost i zaötitu od diskriminacije.

Zamjenik/ca za svoj rad odgovara Zaötitniku/ci i Skupötini Crne Gore (u daljem tekstu: Skupötina).

Odluku o broju zamjenika/ca Zaötitnika/ce donosi Skupötina na predlog Zaötitnika/ce.

## Član 10

Zamjenika/cu Zaötitnika/ce (u daljem tekstu: zamjenik/ca) imenuje Skupötina, na predlog Zaötitnika/ce.

Zamjenik/ca se imenuje na vrijeme od öest godina i moće biti ponovo imenovan/a.

## Član 11

Zaötitnik/ca i zamjenik/ca Zaötitnika/ce prije stupanja na funkciju polaûu zakletvu koja glasi:

"Zaklinjem se da ču öititi ljudska prava i slobode, u skladu sa Ustavom i zakonom, kao i potvrđenim međunarodnim ugovorima u oblasti ljudskih prava i da ču se pridrûavati naçela pravde i pravičnosti."

Zaötitnik/ca polaûe zakletvu pred Skupötinom, a zamjenik/ca Zaötitnika/ce pred predsjednikom Skupötine.

## Član 12

Zaötitnik/ca, zamjenik/ca Zaötitnika/ce, glavni/a savjetnik/ca Zaötitnika/ce i savjetnik/ca Zaötitnika/ce ne moće biti pozvan/a na odgovornost za miöljenje i preporuku koje je dao u vröenju funkcije, odnosno za postupanje u skladu sa nadleûnostima i ovlaöćenjima propisanim ovim zakonom tokom mandata, odnosno tokom trajanja radnog odnosa.

## Član 13

Zaötitnik/ca, odnosno zamjenik/ca ne moće vröiti drugu javnu funkciju, niti profesionalno obavljati drugu djelatnost.

Zaötitnik/ca, odnosno zamjenik/ca ne moće biti član/ica političke organizacije, niti učestvovati u političkim aktivnostima.

Ograničenje iz stava 1 ovog člana ne odnosi se na naučnu, obrazovnu i umjetničku djelatnost, kao ni na aktivnosti zaötićene autorskim pravima.

## Član 14

Zaötitnika/cu u slučaju odsutnosti ili spriječenosti da obavlja funkciju zamjenjuje zamjenik/ca koga on/ona odredi.

U slučaju prestanka funkcije Zaötitnika/ce njegove/njene poslove obavlja zamjenik/ca koji/a najduûe obavlja tu funkciju.

## Član 15

Zaötitniku/ci, odnosno zamjeniku/ci prestaje funkcija prije isteka vremena na koje je imenovan/a:

- 1) podnoënjem ostavke;
- 2) gubitkom drûavljanstva;

- 3) ispunjenjem uslova za starosnu penziju;
- 4) razrješenjem.

Zaötitnik/ca, odnosno zamjenik/ca razrješava se funkcije, ako:

- 1) bude osuđen/a na bezuslovnu kaznu zatvora ili za djelo koje ga/je čini nedostojnim/om za vröenje funkcije;
- 2) je pravosnaûnom odlukom lijen/a poslovne sposobnosti;
- 3) postane član/ica političke organizacije;
- 4) vröi drugu javnu funkciju ili profesionalno obavlja drugu djelatnost.

O razlozima za prestanak funkcije, odnosno razrješenje Skupotinu obavještava Zaötitnik/ca, zamjenik/ca ili nadleûno radno tijelo Skupotine.

## Član 16

Zaötitnik/ca i zamjenik/ca imaju legitimaciju.

Obrazac i sadrûnu legitimacije iz stava 1 ovog člana utvrđuje organ drûavne uprave nadleûan za ljudska i manjinska prava.

## III. NADLEÉNOST I OVLAÄĆENJA

### Član 17

Zaötitnik/ca je ovlaöen/a da postupa po prituûbama koje se odnose na rad sudova u slučaju odugovlačenja postupka, zloupotrebe procesnih ovlaöenja ili neizvröavanja sudskeih odluka.

### Član 18

Zaötitnik/ca moûe dati inicijativu za donoënje zakona, drugih propisa i opötih akata radi usaglaöavanja sa međunarodno priznatim standardima u oblasti ljudskih prava i sloboda.

Organ kojem je podnijeta inicijativa iz stava 1 ovog člana duûan je da se o toj inicijativi izjasni.

Ukoliko smatra da je to potrebno radi zaötite i unaprjeđenja ljudskih prava i sloboda, Zaötitnik/ca daje miöljenje na predlog zakona, drugog propisa ili opöteg akta.

### Član 19

Zaötitnik/ca moûe da pokrene postupak pred Ustavnim sudom Crne Gore za ocjenu saglasnosti zakona sa Ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima, odnosno saglasnosti drugih propisa i opötih akata sa Ustavom i zakonom.

### Član 20

Zaötitnik/ca u vröenju svoje funkcije djeluje na način öto: ukazuje, upozorava, kritikuje, predlaûe ili preporučuje. Na zahtjev organa, Zaötitnik/ca moûe dati miöljenje o zaötiti i unaprjeđenju ljudskih prava i sloboda.

### Član 21

Zaötitnik/ca se bavi i opötim pitanjima od značaja za zaötitu i unaprjeđenje ljudskih prava i sloboda i sarađuje sa organizacijama i institucijama koje se bave ljudskim pravima i slobodama.

### Član 22

Zaötitnik/ca nije ovlaöen/a da mijenja, ukida ili poniötava akte organa.

Zaötitnik/ca ne moûe da zastupa stranke u postupku, niti da u njihovo ime ulaûe pravna sredstva, osim u slučaju iz člana 27 stav 2 ovog zakona.

### Član 23

Predsjednik/ca Crne Gore, predsjednik/ca Skupotide Crne Gore, predsjednik/ca i članovi/ce Vlade Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada), predsjednik/ca opötine, gradonačelnik/ca Glavnog grada, gradonačelnik/ca Prijestonice i druge starjeöine organa primice Zaötitnika/cu na njegov/njen zahtjev, bez odlaganja.

## IV. POSEBNA OVLAÄĆENJA

### Član 24

Zaötitnik/ca, zamjenik/ca, kao i glavni/a savjetnik/ca Zaötitnika/ce i savjetnik/ca Zaötitnika/ce koga/koju Zaötitnik/ca ovlasti, ima pravo da:

- bez najave, izvröi pregled prostorija u organima, organizacijama, ustanovama i drugim mjestima gdje se nalazi ili se moûe nalaziti lice liöeno slobode;
- bez prethodne najave i odobrenja, posjeti lice liöeno slobode i provjeri poötovanje njegovih prava;
- bez prisustva sluûbenog ili drugog lica, lično ili preko prevodioca, razgovara sa licem liöenim slobode, kao i sa drugim licem za koje smatra da moûe da pruûi potrebne informacije.

## Član 25

Zaötitnik/ca vröi poslove nacionalnog preventivnog mehanizma za zaötitu lica liöenih slobode od mučenja i drugih oblika surovog, nečovječnog ili poniûavajućeg postupanja ili kaûnjavanja (u daljem tekstu: poslovi prevencije torture), u skladu sa ovim zakonom i Opcionim protokolom uz Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili poniûavajućih kazni ili postupaka.

Radi vröenja određenih poslova prevencije torture za koje su neophodna posebna specijalistička znanja Zaötitnik/ca obrazuje radno tijelo od stručnjaka iz odgovarajućih oblasti.

Aktom o obrazovanju radnog tijela iz stava 2 ovog člana utvrđuju se zadaci i način rada tog tijela.

## Član 25a

Članove radnog tijela iz člana 25 stav 2 ovog zakona bira Zaötitnik/ca na osnovu javnog poziva.

Broj, sastav, kriterijumi i način izbora članova radnog tijela iz stava 1 ovog člana, utvrđuju se Pravilima o radu Zaötitnika/ce.

## Član 25b

Poslovi prevencije torture su:

- obilazak organa, ustanova ili organizacija u kojima se nalaze ili bi se mogla nalaziti lica liöena slobode ili lica kojima je ograničeno kretanje, radi povećanja stepena njihove zaötite od mučenja i drugih oblika surovog, nečovječnog ili poniûavajućeg postupanja ili kaûnjavanja;
- davanje preporuka nadleûnim organima, ustanovama i organizacijama radi poboljšanja postupanja prema licima liöenim slobode i uslova u kojima se nalaze, odnosno sprječavanja mučenja i drugih oblika surovog, nečovječnog ili poniûavajućeg postupanja ili kaûnjavanja;
- davanje miöljenja na prijedloge zakona i druge propise radi zaötite i unaprjeđenja ljudskih prava i sloboda lica liöenih slobode i lica kojima je ograničeno kretanje;
- saradnja sa Potkomitetom Ujedinjenih nacija za prevenciju torture i drugih surovih, neljudskih ili poniûavajućih kazni ili postupaka (u daljem tekstu: Potkomitet za prevenciju torture).

Licima liöenim slobode u smislu ovog zakona smatraju se lica kojima je određeno bilo kakvo zadrûavanje, pritvaranje, zatvaranje ili smjeôtaj pod nadzorom organa i koja to mjesto ne smiju napustiti po svojoj volji.

## Član 25c

U vröenju poslova prevencije torture, Zaötitnik/ca, zamjenik/ca Zaötitnika/ce, kao i glavni/a savjetnik/ca Zaötitnika/ce, savjetnik/ca Zaötitnika/ce i član/ica radnog tijela iz člana 25 stav 2 ovog zakona koga/koju Zaötitnik/ca ovlasti imaju pravo:

- da bez prethodne najave obilaze organe, ustanove i organizacije i pregledaju prostorije u kojima se nalaze ili bi se mogla nalaziti lica liöena slobode;
- na pristup podacima o: organima, ustanovama i organizacijama u kojima se nalaze lica liöena slobode; broju lica liöenih slobode u organu, ustanovi ili organizaciji koju obilaze i o postupanju sa licima liöenim slobode;
- da bez prisustva sluûbenog lica razgovaraju sa licima liöenim slobode i drugim licima koja mogu da daju odgovarajuće informacije u vezi sa sumnjom da se krœ ljudska prava u organu, ustanovi ill organizaciji koju obilaze.

Starjeöina/ka, odnosno lice koje rukovodi organom, ustanovom i organizacijom iz stava 1 ovog člana duûni su da Zaötitniku/ci i zamjeniku/ci Zaötitnika/ce, kao i savjetniku/ci Zaötitnika/ce i članu/ici radnog tijela iz člana 25 stav 2 ovog zakona, koje ovlasti Zaötitnik/ca:

- omoguûe nesmetan obilazak i pregled prostorija u kojima se nalaze ili bi se mogla nalaziti lica liöena slobode, kao i razgovor sa licima liöenim slobode i drugim licima koja mogu da daju odgovarajuće informacije u vezi sa sumnjom da se krœ ljudska prava, bez prisustva sluûbenog lica;

- stave na raspolaganje podatke iz stava 1 alineja 2 ovog člana i omoguće neposredan uvid u službene spise i dokumente koji sadrže te podatke.

Niko ne može biti sankcionisan niti trpjeti ötetne posljedice zbog postupanja u skladu sa stavom 2 ovog člana.

### Član 25d

Članovi radnog tijela iz člana 25 stav 2 ovog zakona imaju pravo na odgovarajuću naknadu za izvröeni posao. Rješenje o visini naknade iz stava 1 ovog člana donosi Zaštitnik/ca, u skladu sa propisom Vlade.

### Član 26

Zaštitnik/ca neposredno sarađuje sa Potkomitetom za prevenciju torture.

### Član 27

Zaštitnik/ca je institucionalni mehanizam za zaštitu od diskriminacije.

Zaštitnik/ca, uz saglasnost diskriminisanog lica, postupa i preduzima mјere za zaštitu od diskriminacije, u skladu sa ovim zakonom i posebnim zakonom kojim je uređena zabrana diskriminacije.

U postupanju Zaštitnika/ce u slučajevima diskriminacije od strane fizičkih ili pravnih lica shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona.

U postupanju Zaštitnika/ce u slučajevima diskriminacije od strane fizičkog ili pravnog lica shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona.

## V. POSTUPANJE

### Član 28

Postupak ispitivanja povrede ljudskih prava i sloboda pokreće se povodom pritušbe ili po sopstvenoj incijativi.

Zaštitnik/ca ispituje povrede ljudskih prava i sloboda po sopstvenoj incijativi kad sazna da su aktom, radnjom ili nepostupanjem organa povrijeđena ljudska prava i slobode.

Za postupanje po sopstvenoj incijativi neophodna je saglasnost oötećenog/ne.

### Član 29

Postupak pred Zaštitnikom/com je povjerljiv.

Lice koje podnosi pritušbu ili učestvuje u postupku ne može zbog toga biti pozvano na odgovornost niti dovedeno u nepovoljniji položaj.

### Član 30

Pritušbu podnosi svako ko smatra da su mu povrijeđena prava i slobode.

Ako se radi o povredi prava djeteta, pritušbu može podnijeti njegov roditelj, odnosno staratelj/ka ili zakonski/a zastupnik/ca.

Ukoliko je pravo djeteta povrijeđeno od strane lica iz stava 2 ovog člana, pritušbu može podnijeti organizacija ili organ koji se bavi zaštitom prava djeteta.

Pritušba se može podnijeti i preko poslanika/ce, kao i organizacije koja se bavi zaštitom ljudskih prava i sloboda.

Pritušba se može podnijeti i usmeno na zapisnik.

Lice lišeno slobode ima pravo da ponese pritušbu u zapečaćenoj koverti.

Ovlašćeno lice organa, organizacije i ustanove u kojem boravi lice lišeno slobode dužno je da pritušbu ili drugo pismo tog lica, neotvoreno i nepročitano, odmah dostavi Zaštitniku/ci.

### Član 31

Pritušba sadrži naziv organa na čiji se rad odnosi, opis povrede ljudskih prava i sloboda, činjenice i dokaze koji potkrepljuju pritušbu, podatke o tome koja su pravna sredstva iskorišćena, lično ime i adresu podnosioca/podnositeljke pritušbe i naznaku o tome da li je podnositelj/teljka saglasan/na da se njegovo/njeno ime otkrije u postupku.

Ako pritušba ne sadrži sve potrebne podatke ili je nerazumljiva, Zaštitnik/ca može od podnosioca/teljke zatražiti da je u određenom roku dopuni.

### Član 32

Prituûba se podnosi u roku od öest mjeseci od dana saznanja za učinjenu povredu ljudskih prava i sloboda, odnosno u roku od jedne godine od dana učinjene povrede.

Izuzetno, Zaötitnik/ca moûe postupati i po isteku roka iz stava 1 ovog člana, ako ocijeni da znaçaj slučaja to zahtijeva.

### Član 33

Zaötitnik/ca moûe, u postupku ispitivanja prituûbe, uputiti podnosioca/podnositeljku da iskoristi druga pravna sredstva za otklanjanje povrede na koju ukazuje, ukoliko smatra da se povreda moûe otkloniti samo tim sredstvima ili bi otklanjanje povrede bilo efikasnije.

### Član 34

Zaötitnik/ca neće postupiti po prituûbi, ako:

- 1) nije nadleûan/na;
- 2) je prituûba anonimna, osim ako smatra da ima osnova za postupanje po sopstvenoj inicijativi u skladu sa članom 28 stav 2 ovog zakona;
- 3) je podnjeta po isteku propisanog roka;
- 4) ne sadrûi potrebne podatke, a podnositeljka je u ostavljenom roku ne dopuni;
- 5) podnositeljka prituûbu povuče prije pokretanja postupka;
- 6) podnositeljka prituûbe ne postupi u skladu sa članom 33 ovog zakona;
- 7) je prituûba ponovljena, a nijesu podnijeti novi dokazi;
- 8) se radi o očiglednoj zloupotrebi prava podnoœenja prituûbe.

Zaötitnik/ca obavjeôtava podnosioca/teljku o razlozima za nepostupanje po prituûbi i ukazuje na mogućnost za eventualno ostvarivanje zaötite njegovih/njenih prava pred drugim organom.

### Član 35

O podnijetoj prituûbi i njenoj sadrûini Zaötitnik/ca obavjeôtava starjeoinu/ku, odnosno lice koje rukovodi organom na čiji se akt, radnju ili nepostupanje prituûba odnosi, radi izjaönjenja i određuje mu rok za dostavljanje izjaönjenja i potrebne dokumentacije, koji ne moûe biti kraći od osam dana.

Starjeoina/ka, odnosno lice koje rukovodi organom duûan/na je da dostavi izjaönjenje i dokumentaciju iz stava 1 ovog člana, u roku koji mu Zaötitnik/ca odredi.

Ako izjaönjenje iz stava 2 ovog člana ne sadrûi sve potrebne podatke ili nije dostavljena potrebna dokumentacija, starjeoina/ka, odnosno lice koje rukovodi organom duûan/na je da na zahtjev Zaötitnika/ce dostavi dopunu izjaönjenja i potrebnu dokumentaciju.

### Član 36

Starjeoina/ka, odnosno lice koje rukovodi organom duûan je da Zaötitniku/ci na njegov/njen zahtjev:

- stavi na raspolaganje sve podatke iz nadleûnosti organa kojim rukovodi, bez obzira na stepen tajnosti;
- omogući neposredan uvid u sluûbene spise, dokumenta i podatke, kao i da mu/joj dostavi kopije traûenih spisa i dokumenata, bez obzira na stepen tajnosti;
- da mu/joj omogući slobodan pristup svim prostorijama.

### Član 37

Ukoliko starjeoina/ka, odnosno lice koje rukovodi organom ne postupi po zahtjevu u određenom roku, duûan/a je da, bez odlaganja, o razlozima obavijesti Zaötitnika/cu.

Nepostupanje po zahtjevu smatra se ometanjem rada Zaötitnika/ce, koji o tome moûe upoznati neposredno viôi organ ili Skupötinu ili obavijestiti javnost.

### Član 38

Organi su duûni da sa Zaötitnikom/com saraðuju i pruûaju mu/joj pomoć.

### Član 39

Zaötitnik/ca će obustaviti postupak, ako:

- 1) utvrdi da je nakon podnoœenja prituûbe pokrenut sudski postupak;
- 2) podnositeljka prituûbe ne saraðuje u postupku;

- 3) podnositac/teljka povuče prituûbu;
- 4) organ u međuvremenu otkloni učinjenu povredu;
- 5) podnositac/teljka prituûbe umre, osim ako nasljednici/ce zatraûe da se postupak nastavi.

O obustavi postupka Zaötitnik/ce obavjeôtava podnosioca/teljku prituûbe.

### **Član 40**

Radi ispitivanja povrede ljudskih prava i sloboda Zaötitnik/ca moûe pozvati svako lice u svojstvu svjedoka/inju ili angaûovati stručnjaka/inju iz odgovarajuće oblasti.

Lica iz stava 1 ovog člana duûna su da se odazovu pozivu i imaju pravo na nagradu, odnosno naknadu troökova u skladu sa propisima kojima su uređene nagrade i naknade troökova u sudskim postupcima, a koje se isplaćuju iz sredstava Zaötitnika/ce.

### **Član 41**

Nakon zavröetka ispitivanja povrede ljudskih prava i sloboda Zaötitnik/ca daje miöljenje o tome da li je, na koji način i u kojoj mjeri doölo do povrede ljudskih prava i sloboda.

Kad Zaötitnik/ca utvrdi da je doölo do povrede ljudskih prava i sloboda, miöljenje sadrûi i preporuku o tome öta treba preduzeti da bi se povreda otklonila, kao i rok za njeno otklanjanje.

### **Član 42**

Starjeöina/ka, odnosno lice koje rukovodi organom na čiji rad se preporuka odnosi obavezan je da, u ostavljenom roku, dostavi izvjeôtaj o preduzetim radnjama za izvröenje preporuke.

Ukoliko starjeöina/ka, odnosno lice koje rukovodi organom ne postupi po preporuci u određenom roku, Zaötitnik/ca moûe upoznati neposredno viîi organ, podnijeti poseban izvjeôtaj ili obavijestiti javnost.

### **Član 43**

O rezultatima ispitivanja povrede ljudskih prava i sloboda Zaötitnik/ca obavjeôtava podnosioca/teljku prituûbe dostavljanjem miöljenja.

### **Član 43a**

O izvröenom obilasku iz člana 25b stav 1 alineja 1 ovog zakona sačinjava se zapisnik koji potpisuju lica koja su ucestvovala u obilasku i predstavnik organa, ustanove ili organizacije u kojem/joj je obilazak izvröen.

Zaötitnik/ca na osnovu zapisnika iz stava 1 ovog člana, sačinjava izvjeôtaj o utvrđenom stanju, koji dostavlja organu, ustanovi ili organizaciji u kojem/joj je obilazak izvröen.

Kad Zaötitnik/ca utvrdi da je doölo do mučenja ili drugog oblika surovog, nečovječnog ili poniûavajućeg postupanja ili kaûnjavanja, izvjeôtaj sadrûi i miöljenje sa preporukom/a ili upozorenjem/a organu, ustanovi ili organizaciji u kojem/joj je povreda utvrđena.

Izvjeôtaj sa miöljenjem i preporukom/ama ili upozorenjem/ima iz stava 3 ovog člana, Zaötitnik/ca dostavlja i organu ili tijelu nadleûnom za nadzor nad organom, ustanovom ili organizacijom u kojem/joj je izvröen obilazak.

Starjeöina/ka organa, ustanove ili organizacije kojem/joj je upućena preporuka ili upozorenje iz stava 4 ovog člana, duûan/na je da u roku određenom aktom Zaötitnika/ce preduzme mjere povodom upozorenja ili preporuke Zaötitnika/ce i o preduzetim mjerama, bez odlaganja, obavijesti Zaötitnika/cu.

Po dobijanju obavjeôtenja iz stava 5 ovog člana, Zaötitnik/ca mora izvröiti kontrolni pregled u organu, ustanovi ili organizaciji, u kojem/joj je utvrđen slučaj mučenja ili drugog oblika surovog, nečovječjenog ili poniûavajućeg postupanja ili kaûnjavanja.

### **Član 44**

Zaötitnik/ca moûe nadleûnom organu da podnese inicijativu za pokretanje disciplinskog postupka, odnosno postupka za razrjeoenje lica čijim je radom ili nepostupanjem učinjena povreda ljudskih prava i sloboda.

Za prekröaje propisane ovim zakonom i Zakonom o zabrani diskriminacije Zaötitnik/ca moûe podnijeti zahtjev za pokretanje prekröajnog postupka.

### **Član 45**

Zaötitnik/ca, zamjenik/ca Zaötitnika, kao i savjetnik/ca Zaötitnika/ce i član/ica radnog tijela iz člana 25 stav 2 ovog zakona duûni su da lične podatke do kojih su doöli u radu čuvaju, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaötita podataka o ličnosti.

Obaveza iz stava 1 ovog člana, važi i poslije prestanka funkcije, radnog odnosa ili članstva u radnom tijelu.

### Član 46

Bliži način rada i postupanja utvrđuje se Pravilima o radu Zaštitnika/ce koje donosi Zaštitnik/ca.

Pravila o radu Zaštitnika/ce objavljuju se u "Službenom listu Crne Gore".

## VI. IZVJEŠTAJ

### Član 47

Zaštitnik/ca podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu.

Godišnji izvještaj o radu sadrži naročito: opće statistički prikaz predmeta po kojima je postupao, statistički prikaz po oblastima rada, ocjenu o stanju ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori, preporuke i mjere koje Zaštitnik/ca predlaže za unapređenje ljudskih prava i otklanjanje uočenih propusta.

Poseban dio izvještaja kojim Zaštitnik/ca obavještava Skupštini o uočenim pojavama diskriminacije sadrži: ocjenu stanja u oblasti zaštite od diskriminacije, koja podrazumijeva ocjenu rada organa vlasti, pružalaca usluga i drugih lica, uočene propuste i preporuke za njihovo otklanjanje, analizu zakona.

Godišnji izvještaj o radu dostavlja se najkasnije do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.

Na zahtjev Skupštine, Vlada je dužna da se izjasni o godišnjem izvještaju o radu Zaštitnika/ce.

Godišnji izvještaj o radu mora se učiniti dostupnim javnosti.

### Član 48

Zaštitnik/ca može da podnese Skupštini poseban izvještaj, ako ocijeni da je to neophodno radi zaštite ljudskih prava i sloboda.

Poseban izvještaj je dostupan javnosti.

## VII. ZARADE I PRAVA

### Član 49

*Brije se. (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, "Sl. list CG", br. 21/17)*

### Član 50

*Brije se. (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, "Sl. list CG", br. 21/17)*

## VIII. SLUŽBA ZAŠTITNIKA/CE

### Član 51

Za vršenje stručnih i drugih poslova Zaštitnik/ca obrazuje Službu Zaštitnika/ce (u daljem tekstu: Služba).

Rad Službe organizuje i koordinira generalni/a sekretar/ka.

Generalni/a sekretar/ka stara se i odgovoran/na je za sprovođenje akata Zaštitnika/ce, priprema predlog razdjela budžeta za rad Zaštitnika/ce, stara se o stručnom usavršavanju, kao i o organizovanju i ostvarivanju saradnje Zaštitnika sa organima i organizacijama u zemlji i inostranstvu i vrati druge poslove koje mu/joj Zaštitnik/ca povjeri.

### Član 51a

Generalnog/u sekretara/ku bira Zaštitnik/ca na period od pet godina, na osnovu javnog konkursa.

Za svoj rad generalni/a sekretar/ka odgovoran/a je Zaštitniku/ci.

### Član 51b

Stručne poslove iz nadležnosti Zaštitnika/ce vrati savjetnici/ce Zaštitnika/ce.

Glavni savjetnik/ca Zaštitnika/ce može biti lice koje, pored općih uslova za rad u državnim organima, ima najmanje VII nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje 10 godina radnog iskustva, od čega najmanje tri godine iskustva u oblasti ljudskih prava i sloboda.

Savjetnik/ca Zaštitnika/ce može biti lice koje, pored općih uslova za rad u državnim organima, ima najmanje VII nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje pet godina radnog iskustva, od čega najmanje jednu godinu iskustva u oblasti ljudskih prava i sloboda.

Akt o unutraönjoj organizaciji i sistematizaciji Sluûbe donosi Zaötitnik/ca, uz prethodno miöljenje nadleûnog radnog tijela Skupötine.

### **Član 51c**

O zasnivanju radnog odnosa, pravima, obavezama i odgovornosti zaposlenih u Sluûbi odlučuje Zaötitnik/ca, u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti drûavnih sluûbenika i namjeötenika, kao i u skladu sa odobrenim budûetskim sredstvima.

Izuzetno od stava 1 ovog člana prilikom odlučivanja o zasnivanju radnog odnosa glavnog savjetnika/ce Zaötitnika/ce i savjetnika/ce Zaötitnika/ce, Zaötitnik/ca nije duûan/na da pribavi potvrdu o obezbijednim finansijskim sredstvima od ministra nadleûnog za poslove budûeta.

### **Član 51d**

Radi vröenja poslova iz čl. 24, 25c, 27 i 36 ovog zakona Zaötitnik/ca izdaje sluûbenu legitimaciju savjetnicima/ama Zaötitnika/ce.

Obrazac i sadrûina sluûbene legitimacije iz stava 1 ovog člana, utvrđuje se aktom iz člana 16 stav 2 ovog zakona.

### **Član 52**

Na prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u Sluûbi, koja nijesu uređena ovim zakonom primjenjuju se propisi o drûavnim sluûbenicima i namjeötenicima.

## **IX. FINANSIRANJE**

### **Član 53**

Finansijska sredstva za rad Zaötitnika/ce obezbjeđuju se u posebnom razdjelu budûeta Crne Gore.

Zahtjev za dodjelu budûetskih sredstava Zaötitniku/ci podnosi radno tijelo Skupötine nadleûno za oblast ljudskih prava, na predlog Zaötitnika/ce.

Zaötitnik/ca ima pravo da ucestvuje u radu nadleûnih radnih tijela i sjednice Skupötine na kojoj se raspravlja o predlogu budûeta.

O raspolaganju finansijskim sredstvima iz stava 1 ovog člana Zaötitnik/ca odlučuje samostalno, prema dinamici utvrđenoj u skladu sa Zakonom o budûetu.

## **X. KAZNENE ODREDBE**

### **Član 54**

Novčanom kaznom od 500 eura do 2000 eura kazniće se za prekröaj:

- 1) odgovorno lice u organu koje ne postupi po zahtjevu Zaötitnika/ce u određenom roku (član 35 stav 2);
- 2) lice koje se ne odazove pozivu Zaötitnika/ce (član 40 stav 2).

## **XI. PRELAZNE I ZAVRäNE ODREDBE**

### **Član 55**

Postupci ispitivanja ljudskih prava i sloboda započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona nastaviće se u skladu sa ovim zakonom.

### **Član 56**

Pravila o radu Zaötitnika/ce i akt o unutraönjoj organizaciji i sistematizaciji Stručne sluûbe donijeće se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

### **Član 56a**

Pravila o radu Zaötitnika/ce uskladiće se sa ovim zakonom u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Akti iz člana 16 stav 2 i člana 51b stav 5 ovog zakona, donijeće se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

### **Član 57**

Zaötitnik/ca i zamjenik/ca imenovan/a, odnosno izabran/a prije stupanja na snagu ovog zakona nastaviće da vröi funkciju do isteka vremena na koju je imenovan/a, odnosno izabran/a.

### Član 57a

Izbor generalnog/ne sekretara/ke izvröiće se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donoëenja odluke o izboru generalnog/ne sekretara/ke poslove generalnog/ne sekretara/ke vröiće dosadaönüj sekretar/ka.

### Član 58

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da vaüi Zakon o Zaötitniku ljudskih prava i sloboda ("Sluûbeni list RCG", br. 41/03).

### Član 59

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u "Sluûbenom listu Crne Gore".